

**OBRAZAC 1**

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR¹**VUKČEVIĆ MIROSLAV**OBJEKAT²**STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT**LOKACIJA³**Opština Podgorica, KO Farmaci u PUP-u
"Podgorica-, kat. parc. 843/6, 843/7, 843/8,
840/1, 840/2 I 840/3**DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴**IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE**PROJEKTANT⁵**"STUDIO M INŽENJERING" d.o.o. Podgorica**ODGOVORNO LICE⁶**Božo Mirotić, dip.ing.arh.**GLAVNI INŽENJER⁷**Božo Mirotić, dip.ing.arh.**

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehnički dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera



SADRŽAJ DOKUMENTACIJE UZ IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE

- Ugovor između investitora i projektanta
- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore
- Licenca preduzeća – projektne organizacije
- Licenca odgovornog projektanta
- Polisa osiguranja od odgovornosti
- Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera
- Urbanističko-tehnički uslovi
- Projektni zadatak
- Tehnički opis
- Saglasnosti susjeda
- Grafička dokumentacija:

01. Situacija R=1:250

POSTOJEĆE STANJE

02. Osnova prizemlja postojeće stanje R=1:50
03. Osnova krova postojeće stanje R=1:50
04. Presjek A-A I B-B postojeće stanje R=1:50
05. Južna I sjeverna fasada postojeće stanje R=1:50
06. Istočna I zapadna fasada postojeće stanje R=1:50

PROJEKTOVANO STANJE

07. Osnova temelja R=1:50
08. Osnova prizemlja projektovano stanje R=1:50
09. Osnova I sprata R=1:50
10. Osnova krova R=1:50
11. Presjek A-A R=1:50
12. Presjek B-B R=1:50
13. Sjeverna I južna fasada R=1:50
14. Istočna fasada R=1:50
15. Zapadna fasada R=1:50
16. 3D prikazi -----
17. 3D prikazi -----



Podgorica, 01.03.2021. god.

UGOVOR

**za izradu idejnog rješenja REKONSTRUKCIJE STAMBENO POSLOVNOG
OBJEKTA na lokaciji Opština Podgorica, KO Farmaci u PUP-u "Podgorica-, kat.
parc. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3
između:**

1. "STUDIO M INŽENJERING" d.o.o.Podgorica, Ul. Velimira Terzića br.3
81000,Podgorica, koga zastupa Božo Mirotić,dipl.ing.arh.
i
2. Vukčević Miroslav (u daljem tekstu Investitor)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je izrada idejnog rješenja REKONSTRUKCIJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA u Podgorici-Farmaci.

Tehnička dokumentacija će se raditi u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06. 07. 2018.)

Član 2.

Projektant garantuje da posao iz predmeta ovog ugovora izradi u svemu prema odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije, normativima i standardima koji se primjenjuju prilikom izrade tehničke dokumentacije predmetne vrste, kao i sa ponudom projektanta koja je prethodila ovom Ugovoru.

Tehnička dokumentacija idejnog rješenja, shodno dostavljenoj ponudi, sadrži sljedeće faze:

- Idejno rješenje **ARHITEKTURE**,

Član 3.



Projektant se obavezuje da tehničku dokumentaciju uradi kvalitetno i na vrijeme, poštujući savremena dostignuća tehnologije. Takođe se obavezuje da u okviru ugovorene cijene preda Investitoru predmetnu dokumentaciju iz člana 1. ovog Ugovora u 3 (tri) primjerka u analognoj formi i 7 (sedam) primjeraka u digitalnoj formi.

Član 4.

Rok za izradu idejnog rjesenja je 40 dana od dana potpisivanja ugovora za izradu tehničke dokumentacije.

Član 5.

U slučaju da projektant neopravdano kasni sa predajom ugovorene dokumentacije više od 7 dana investitor stiče pravo da uz predhodno obavještenje projektanta jednostavno raskine ugovor i angažuje drugog projektanta.

Član 6.

Investitor i projektant su saglasni da će se na sve što nije predviđeno odredbama ovog ugovora primjenjivati odredbe zakona o obligacionim odnosima.

Član 7.

U slučaju spora po odredbama ovog ugovora nadležan je privredni sud u Ulcinju.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4(četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

PROJEKTANT

"STUDIO M INŽENJERING" d.o.o.

PODGORICA

Direktor:

Božo Mirotić,dipl.ing.arh

INVESTITOR

Vukčević Miroslav



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
Broj: 30-01-30855-5
Područna jedinica Podgorica
PODGORICA, 23.04.2020. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "STUDIO M - INŽENJERING" DOO PODGORICA

PODGORICA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 03307654

(Matični broj)

302

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 23.04.2020. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161017-60 - Administrativna taksa.



SAMOSTALNI SAVJETNIK I

Branka Bojat

Branka Bojat



STUDIO M INŽENJERING



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0926557 / 001

U Podgorici, dana 22.04.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "STUDIO M - INŽENJERING" DOO PODGORICA, broj 295640 podnijetoj dana 21.04.2020. u 12:00:14, preko

Ime i prezime: IVANA MIROTIĆ

JMBG ili br.pasoša: 1012984215268 CRNA GORA

Adresa: IVANA MILUTINOVIĆA BR.15 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "STUDIO M - INŽENJERING" DOO PODGORICA sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	STUDIO M - INŽENJERING
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	50926557
PIB:	03307654
Datum statuta:	16.04.2020.
Datum ugovora:	16.04.2020.
Adresa uprave - sjedište:	VELIMIRA TERZIĆA BR.3 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	VELIMIRA TERZIĆA BR.3 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	VELIMIRA TERZIĆA BR.3 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Oblik svojine:	Privatna
Kontakt:	Telefon: +38269858500
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 1,00 Euro Novčani: 1,00 Euro Nenovčani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Bez oznake porijekla kapitala
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA



STUDIO M INŽENJERING

Osnivač:

IVANA MIROTIĆ

MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 1012984215268 CRNA GORA

Adresa: IVANA MILUTINOVIĆA BR.15 PODGORICA CRNA GORA

Udio: 100%

Izvršni direktor:

BOŽO MIROTIĆ

JMBG/BR. PASOŠA: 2708984210027 CRNA GORA

Adresa: IVANA MILUTINOVIĆA BR. 15 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 21.04.2020 u 12:00:14 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću STUDIO M - INŽENJERING . Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 i 40/11).



Sam. savjetnik I

Mašija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



STUDIO M INŽENJERING



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje
Direkcija za licence, registar i drugostepeni post

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 279
fax: +382 20 446 215
www.mrt.gov.me

Broj: UPI 072/7-265/2
Podgorica, 29.05.2020. godine

» STUDIO M INŽENJERING » D.O.O.

Ulica Velimira Terzića br. 3
PODGORICA

U prilogu ovog rješenja, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.



Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI 072/7-265/2

Podgorica, 29.05.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »STUDIO M INŽENJERING » D.O.O. Podgorica, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 122. st.1. i 135. st. 1. i 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17, 44/18, 63/18,11719) i čl. 18. i. 46 stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE »STUDIO M INŽENJERING » D.O.O. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 072/7-265/1 od 18.05.2020.godine »STUDIO M INŽENJERING » D.O.O. Podgorica, obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-2689/2 od 16.07.2018.godine u kojem je Mirotić Božu, diplomiranom inženjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta; Ugovor o radu, zaključen između » STUDIO M INŽENJERING » D.O.O. Podgorica, kao poslodavca i Mirotić Boža, diplomiranog inženjera arhitekture, iz Podgorice, u kojem je utvrđeno da je imenovani zaključio radni odnos sa punim radnim vremenom u trajanju od 40. časova nedeljno, na radno mjesto: Izvršni direktor – čl. 1. i 2. Ugovora; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, Registarski broj:5-0926557/001 sa šifrom pretežne djelatnosti, 7112: Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije



STUDIO M INŽENJERING

odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3. stav 1. tačka 3. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5. stav 1. tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera i licencu ovlaštenog inženjera.

Članom 137. stav 2. Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122. stav 1. i 135 stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3. stav 1. tač. 1. i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-2689/2
Podgorica, 18.07.2018. godine

BOŽO MIROTIĆ

Ivana Milutinovića 15
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-2689/2
Podgorica, 18.07.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Boža Mirotića, dipl.inž.arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE BOŽU MIROTIĆU, dipl.inž.arhitekture, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrazloženje

Aktom, br. UPI 107/7-2689/1 od 27.04.2018.godine, Božo Mirotić, dipl.inž.arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore br. 41 od 20.09.2010. godine (ovjerena fotokopija);
- Liste referenci izdate od strane »M Ing Inženjering« d.o.o., »Ing Invest« d.o.o.;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerenje Ministarstva pravde da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlaštenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlaštenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1



podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VIII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.





STUDIO M INŽENJERING



Broj polise: 6-37236

Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 649259
Mjesto: Podgorica
Datum: 15.06.2020

POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: STUDIO M-INŽENJERING, 81000 Podgorica, Velimira Terzića br.3
PIB:03307654

Osiguranik: STUDIO M-INŽENJERING, 81000 Podgorica, Velimira Terzića br.3
PIB:03307654

Početak osiguranja: 15.6.2020 Prestanak osiguranja: 15.6.2021 Dospijeće: 15.06
Tarifa i tarifna grupa: XI Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od Profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokrivenje za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ,ako je nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika- »izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta". Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	734,33	0,00	110,15
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	624,18	0,00	62,42
Ukupno:				561,76
PREMIJA OSIGURANJA				561,76
Porez:				42,98
Komerčijalni popust:				84,26
UKUPNO ZA UPLATU:				520,48

NAPOMENA:

- Broj zaposlenih : 1 zap.lice-licencirani inž.
-Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno Zakonu o obligacionim odnosima.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

-Fransiza (učesće u šteti) je 10%,min.1.000,00 Eur.

-Teritorijalno pokrivenje: Država Crna Gora.

-Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima ,za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa uslovima osiguranja.

Premija osiguranja 520,48 € obračunata za period od 15.06.2020 do 15.06.2021 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

UNIQA neživotno osiguranje a.d.
Bulevar Džordža Vašingtona 98/4, 81000 Podgorica
PIB: 02717557

Telefon: 020/ 444 700, Fax: 020/ 244 340
E-mail: info@uniqa.me
www.uniqa.me




Broj polise: 6-37236
Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 649259
Mjesto: Podgorica
Datum: 15.06.2020

Ugovarač osiguranja: STUDIO M-INŽENJERING, 81000 Podgorica, Velimira Terzića br.3
PIB:03307654

Osiguranik: STUDIO M-INŽENJERING, 81000 Podgorica, Velimira Terzića br.3
PIB:03307654

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og dana datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og dana dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og dana naznačenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatra se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društvu.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtjeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pruženo osiguravajuće pokrivenje. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.


Za Osiguravača




Za Ugovarača





STUDIO M INŽENJERING

Broj polise: 6-32470

Zamjena polise:
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost
Šifra osiguranja: 1301
Poslovna jedinica: Direkcija
Saradnički broj: 505112
Mjesto: Podgorica
Datum: 14.11.2018

Ugovarač osiguranja: M-ING-INŽENJERING, 81000 PODGORICA, ĐURA SALAJA BR.13
PIB:02711494

Osiguranik: M-ING-INŽENJERING, 81000 PODGORICA, ĐURA SALAJA BR.13
PIB:02711494

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail bozomirotic@t-com.me, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.
Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne police. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospijeece premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Velimir Terzić
Za Osiguravača



[Signature]
Za Ugovarača



Na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06. 07. 2018.) i Statuta preduzeća „Studio M Inženjering“ d.o.o. Podgorica donosim sljedeće

RJEŠENJE O IMENOVANJU

Boža Mirotića, dipl. ing. arhitekture za ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini za REKONSTRUKCIJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA, koji se nalazi na lokaciji Opština Podgorica, KO Farmaci u PUP-u "Podgorica-, kat. parc. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 I 840/3, investitora Vukčević Miroslava.

Podgorica, 01.03.2021. godine

Izvršni direktor:

Božo Mirotić, dipl.ing.arh.



URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI



**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA OBJEKAT**

na kat. Parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 I 840/3
KO Farmaci u PUP-u Podgorica

**PODNOŠILAC
ZAHTJEVA :**

VUKČEVIĆ MIROSLAV

OBRADJIVAČ:

**SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE
I UREDJENJE PROSTORA
I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
GLAVNI GRAD PODGORICA**

Podgorica, april 2014. godine



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14-230
Podgorica, 25.04.2014. godine

PUP Podgorica
Kat. par br 840/1, 840/2 i 840/3
KO Farmaci

Podnosilac zahtjeva:
Vukcevic Miroslav

**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI
ZA OBJEKAT**
na kat. Parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3
KO Farmaci u PUP-u Podgorica

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

Vukcevic Miroslav, aktom zavedenim kod ovog Organa brojem 08 - 352/14-230 od 05.03.2014. godine.

PRAVNI OSNOV:

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list RCG", broj 51/08), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 34/11), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. List 35/13) i PUP Podgorica usvojen Odlukom SO Podgorica broj 01-030/14-253 od 25.02.2014. godine.

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI:

Postojeće stanje:

Katastarska parcela broj 840/1, po listu nepokretnosti broj 284 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 2084 m². Na predmetnoj kat.parceli je izgrađena poslovne zgrada u vanprivredi, površine 625m² i spratnosti P. Za predmetni objekat, po listu nepokretnosti, ne postoje tereti i ograničenja.

Katastarska parcela broj 840/2, po listu nepokretnosti broj 284 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 1203 m². Predmetna kat.parcela je po listu nepokretnosti neizgrađena

Katastarska parcela broj 840/3, po listu nepokretnosti broj 284 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 914 m². Predmetna kat.parcela je po listu nepokretnosti neizgrađena

Katastarska parcela broj 843/8, po listu nepokretnosti broj 358 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 175 m². Predmetna kat.parcela je po listu nepokretnosti neizgrađena.



Katastarska parcela broj 843/9, po listu nepokretnosti broj 358 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 42 m². Predmetna kat.parcela je po listu nepokretnosti neizgrađena

Katastarska parcela broj 843/7, po listu nepokretnosti broj 358 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 204 m². Predmetna kat.parcela je po listu nepokretnosti neizgrađena

Katastarska parcela broj 843/6, po listu nepokretnosti broj 358 KO: Farmaci, osnov prava svojine ima Vukcevic Miroslav, površine 271 m². Na predmetnoj kat.parceli je izgrađena pomoćna zgrada u vanprivredi, površine 18 m² i spratnosti P. Za predmetni objekat, po listu nepokretnosti, ne postoje tereti i ograničenja.

UTU-I ZA OBJEKTE U FUNKCIJI POSLOVANJA, TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJIMA NAMJENE „POVRŠINE NASELJA“

1. USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA I REŽIMA ZAŠTITE

- U sklopu izgrađenog građevinskog područja naselja mogu se pored stambenih objekata izgrađivati i trgovački, zanatski, proizvodni, uslužni i turističko-ugostiteljski sadržaji u sklopu stambenih građevina.
- Dozvoljavaju se i samostalne građevine trgovačke, uslužne i turističko-ugostiteljske djelatnosti, građevine porodičnog stanovanja i građevine društvenog standarda (objekti za zdravstvo, školstvo, vjerski objekti i groblja).
- U objektima stanovanja mogu se obavljati i djelatnosti koje se, u skladu sa svim važećim zakonima, mogu organizovati u stambenim kućama (npr. trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije i sl.), ako su ispunjeni sledeći uslovi:
 - dovoljno velika urbanistička parcela, koja omogućava potrebnu površinu za funkcionisanje objekata uključujući potrebne površine za parkiranje za potrebe stanovanja i djelatnosti;
 - neposredni pristup nasabirnu ulicu ili viši red saobraćajnice;
- U cilju proširenja privrednih aktivnosti preporučuju se sljedeće namjene: trgovine autohtonih proizvoda, ribare, suvenirnice, trgovine zanatskih proizvoda, proizvodnja hrane u domaćoj radinosti i sl.
- Prilikom projektovanja obavezno predvidjeti sve prateće prostorije neophodne za obavljanje navedenih djelatnosti kao što su ostave, magacini, sušare, radionice, kuhinje i sl.
- Djelatnosti koje mogu biti potencijalni zagađivači nijesu dozvoljene.

2. USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

- Katastarska parcela na kojoj se gradi mora imati veličinu i oblik koji omogućava gradnju. Površina parcele je minimalno 600m², a odnos strana je od 1:1 do 1:2.



- Minimalna širina fronta nove urbanističke parcele je 20m.
- Urbanističke parcele koje su manje površine i manje širine fronta od planom propisane ne mogu se koristiti za izgradnju.
- Urbanistička parcela mora da izlazi na javni put. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javni put mora se formirati parcela prilaznog puta minimalne širine 4.5m.
- Indeks zauzetosti iznosi 0.40
- Indeks izgrađenosti iznosi 1.20
- Objekte graditi kao slobodnostojeće objekte na parceli.
- Maksimalna spratnost poslovnih objekata je S+P+2
- Ukoliko se podzemna etaža koristi za garažiranje i za tehničke prostorije onda njena površina ne ulazi u obračun BRGP.
- Maksimalna BRGP ne sme biti veća od 2500m²
- Najveća visina etaže za garaže i tehničke prostorije je 3m a za poslovne etaže je 4.5m računajući između gornjih kota međuspratnih konstrukcija.
- Postojeći objekti kod kojih je spratnost manja od maksimalne planirane mogu se nadgraditi do ove spratnosti, ako se pri tom ispoštuju zadati urbanistički parametri, građevinske linije, odnosi prema susjednim parcelama, kao i svi propisi iz građevinske regulative.
- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BRGP) veći od zadatah planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.
- Regulaciona linija je linija koja dijeli površinu određene javne namjene od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona linija saobraćajnice određuje se prema rangu saobraćajnice, položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobraćaja. Širina pojasa regulacije javnih puteva obuhvata širinu putnog pojasa (poprečni profil saobraćajnice sa obostranim zaštitnim pojasom).
- Građevinska linija se postavlja minimalno na udaljenosti od 5m od regulacione linije.
- Minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granice parcele je 5m.
- Ukoliko na susjednoj parceli već postoji izgrađen objekat, novi objekat mora biti tako lociran da ne umanjuje kvalitet življenja u postojećem, ne smije mu zakloniti vidik, smanjiti osunčanje, zakloniti svjetlost.

- Ako se gradi podzemna etaža u vidu podruma ili suterena njen vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta više od 100cm. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.
- Horizontalni gabariti podzemne etaže definisani su građevinskom linijom ispod zemlje koja se poklapa sa nadzemnom građevinskom linijom. Ukoliko je podzemna etaža namijenjena za garažiranje i tehničke prostorije istu je dozvoljeno graditi i izvan nadzemnog objekta osim u prostoru prema saobraćajnici i uz sledeće uslove:
 - da u visinskoj regulaciji ne izlazi iz ravni terena;
 - da se ispoštuju uslovi zaštite susjednih parcela;



- da površina podruma ne bude veća od 80% urbanističke parcele.

- Kota poda prizemlja novoplaniranih objekata je maksimalno na 20cm od kote konacno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.
- Dogradnja i nadgradnja moguća je uz prethodnu statičku analizu konstruktivnog sistema koja će usloviti primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni i u skladu sa ambijentom. Svi ovi elementi biće provjereni kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije.
- Mjesto i položaj dogradnje određuje nadležni organ u postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu uslova lokacije i gabarita objekta, kao i uslova priključenja izdatih od JP Vodovod i kanalizacija i Elektrodistribucije.
- Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojećeg objekta.
- U slučaju kada je postojeći objekat dotrajavao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema zadatim uslovima.
- Ukoliko se u okviru urbanističke parcele ove namjene planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog rešenja za cijelu lokaciju.

3. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA

U načinu projektovanja i izgradnje objekata ovog tipa potrebno je pratiti elemente reljefa i konfiguracije terena:

- Oblikovanje objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom i sa strukturama iz neposrednog okruženja u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine;
- Prilikom oblikovanja objekata voditi računa o jednostavnosti proporcija i forme, prilagođenosti forme topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala, uz poštovanje načela jedinstva ambijenta.
- Materijalizacijom objekata obezbjediti ambijentalna svojstva područja kroz upotrebu autohtonih elemenata i savremenih materijala, čiji boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete predmetnog prostora a u isto vrijeme obezbjeđuju potrebnu zaštitu objekata.
- Krovove objekata oblikovati u skladu sa karakterom i volumenom objekta.
- Preporučuju se kosi krovovi, dvovodni ili viševodni, kao i zasvedene forme u skladu sa oblikovanjem objekta i primjenjenim materijalima, a kod komplikovanih formi objekata i kombinovani.
- Krovovi objekata mogu se planirati i kao ravni, prohodni ili neprhodni sa svim potrebnim slojevima izolacije
- Nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Maksimalni nagib krova je 25°. Krovni pokrivač je crep, eternit, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.



USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE

UREĐENJE PARCELE:

- Urbanističku parcelu treba nivelisati u skladu sa nivoletom pristupne saobraćajnice i susjednih parcela na način da se vode prirodnim padom odvedu od objekta i ne ugroze njegovo korišćenje.
- U okviru parcele izvršiti jasnu podjelu kolskog i pješačkog saobraćaja i organizacijom prostora omogućiti njihovo samostalno funkcionisanje.

USLOVI ZA PRILAGOĐAVANJE OBJEKTA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI:

- Potrebno je u projektovanju zvođenju obezbijediti pristup svakom objektu na način da ga mogu koristiti lica sa ograničenim mogućnostima kretanja.
- Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.
- Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).
- Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.

PARKIRANJE I GARAŽIRANJE:

- Potreban broj parking mjesta treba obezbijediti u okviru parcele na kojoj se gradi objekat;
- Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
 - Poslovanje.....30PM (10-40PM) na 1000m² BRGP
 - Trgovina.....60PM (40-80PM) na 1000m² BRGP
- Najmanje 5% parking mjesta mora biti obezbijeđeno licima smanjene pokretljivosti
- Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija.
- Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih garaža neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u neposrednoj blizini planiranih podzemnih garaža.
- Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi vizuelno neprihvatljiv način. Nije dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (prodavnice, auto radionice, servisi i slično).

OGRADIVANJE:

- Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine 1.0m (računajući od kote



trotoara) odnosno transparentnom ili živom ogradom do visine 1.60m sa cokolom od kamena ili betona visine 0.60m.

- Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje.

OZELENJAVANJE:

- Kompoziciju uređenja terena i dekorativnog zelenila stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;
- Pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;
- Predviđati urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rješenje formiranja parkinga;
- Razdvajanje parcela i izolaciju od saobraćajne buke riješiti podizanjem zasada žive ograde;
- Kao zasjenu poželjno je koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama.
- Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede. Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno drvo, a kod podužnog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo.

4. USLOVI ZA PRIKLJUČAK NA SAOBRAĆAJNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- Na urbanističku parcelu se mora obezbijediti kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.
- Vodovodne i kanalizacione, elektro i TK instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekata na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.
- Instalacije za iskorišćavanje sunčeve energije potrebno je integrisati u oblikovanju objekata (krovovi, fasade). Najbolji način integracije ovih instalacija je postavljanje kolektora u ravan kosog krova. Ovakav način integracije moguće ukoliko je krov orijentisan ka jugu uz odstupanja $\pm 30^\circ$. Ukoliko kolektori nisu u liniji ni sa jednom od glavnih osa fasade, preporuka je da se ovakve instalacije postave na dovoljnom rastojanju od ivice fasade da se izbjegne njihova vidljivost sa ulice.

5. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

- Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.
- Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribavi saglasnost nadležnog ministarstva.
- Objekte većeg kapaciteta, sa većim rasponima, objekte javnog interesa i sl. projektne seizmičke parametre obavezno definisati inženjersko-seizmološkim elaboratima i geotehničkim istraživanjima lokacije gdje je predviđena gradnja.



- Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje vazećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ”, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje useizmičkim područjima (1.List SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).
- Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Ukoliko se projektovanje vrši po Eurocodu 8, projektno ubrzanje je 0.3-0.34g.
- Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemnih voda. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.
- Armirano-betonske i čelične konstrukcije uz korektno projektovanje raspoložu dovoljnom čvrstoćom, žilavošću i krutošću tako da su poželjne za jače zemljotrese.
- Zidane konstrukcije izvedene od zidarije, kamena ili teških blokova ne posjeduju žilavost srazmjernu njihov težini- tako da se ne preporučuju.
- Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala.
- Za veće objekte i objekte većih raspona preporučuju se ramovske armirano - betonske konstrukcije kao i konstrukcije sa zidnim platinama.
- Temeđe konstrukcije objekata projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja. Izbjegavati primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu.

6. USLOVI U POGLEDU MJERE ZAŠTITE

Projektom predvidjeti sledeće mjere zaštite:

- Od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (81. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- Zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (81. list CG br.8/93),
- Zaštite životne sredine, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list RCG” br. 80/05) i sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu,
- Zaštite na radu shodno Članu 7 Zakona o zaštiti na radu (81. list CG” br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno Članu 8. istog zakona.

7. SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta.
- Primjeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Kao sistem protiv pretjerane insolacije, koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještacku klimatizaciju. Drvodredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.
- Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mjera projektovanja pasivnih kuća. To uključuje i izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije.
- Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.
- Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je moguće.
- Solarni kolektori za toplu vodu će se uzeti u obzir kod kućnih sistema za toplu vodu kao i za grijanje bazena. Korištenje bazenskih prekrivača će se takođe uzeti u obzir zbog zadržavanja toplote.
- Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdijevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

ZA IZRADU UTU-a ZA SERVINSNO-SKLADIŠNE I PRIVREDNE OBJEKTE NA POVRŠINAMA NASELJA

Površine naselja, kao opšta kategorija namjene površina, obuhvataju građevinsko zemljište (izgrađene i neizgrađene površine namijenjene za stanovanje, rad i odmor, javne objekte, infrastrukturu i površine posebne namjene, zelene površine) i negrađevinsko zemljište (površine koje nijesu opredjeljene za izgradnju).

- U sklopu izgrađenog građevinskog područja naselja mogu se pored stambenih objekata izgrađivati i trgovački, zanatski, proizvodni, uslužni i turističko-ugostiteljski sadržaji u sklopu stambenih građevina.
- Dozvoljavaju se i samostalne građevine trgovačke, uslužne i turističko-ugostiteljske djelatnosti, građevine porodičnog stanovanja i građevine društvenog standarda (objekti za zdravstvo, školstvo, vjerski objekti i groblja).
- U objektima stanovanja mogu se obavljati i djelatnosti koje se, u skladu sa svim važećim zakonima, mogu organizovati u stambenim kućama (npr. trgovina, zanatstvo, poslovanje, ugostiteljstvo, servisne i druge usluge, advokatske kancelarije i sl.), ako su ispunjeni sledeći uslovi:
 - dovoljno velika urbanistička parcela, koja omogućava potrebnu površinu za funkcionisanje objekata uključujući potrebne površine za parkiranje za potrebe stanovanja i djelatnosti;



- neposredni pristup nasabirnu ulicu ili viši red saobraćajnice;
- U cilju proširenja privrednih aktivnosti preporučuju se sljedeće namjene: trgovine autohtonih proizvoda, ribare, suvenirnice, trgovine zanatskih proizvoda, proizvodnja hrane u domaćoj radinosti i sl.
- Prilikom projektovanja obavezno predvidjeti sve prateće prostorije neophodne za obavljanje navedenih djelatnosti kao što su ostave, magacini, sušare, radionice, kuhinje i sl.
- Djelatnosti koje mogu biti potencijalni zagađivači nijesu dozvoljene.

1. USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE, NIVELACIJE I MAKSIMALNI KAPACITETI

- Katastarska parcela na kojoj se gradi mora imati veličinu i oblik koji omogućava gradnju. Površina parcele je minimalno 600m², a odnos strana je od 1:1 do 1:2.
- Minimalna širina fronta nove urbanističke parcele je 20m.
- Urbanističke parcele koje su manje površine i manje širine fronta od planom propisane ne mogu se koristiti za izgradnju.
- Urbanistička parcela mora da izlazi na javni put. Ukoliko novoformirana parcela ne izlazi na javni put mora se formirati parcela prilaznog puta minimalne širine 4.5m.
- Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 0.60
- Maksimalni indeks izgrađenosti iznosi 1.50
- Objekte graditi kao slobodnostojeće objekte na parceli.
- Maksimalna planirana spratnost je S+Vp+1 u dijelu objekta koji je namijenjen za skladišta, servisne centre, industrijsku proizvodnju ili neku drugu sličnu namjenu.
- Prostor u kojem se predviđa izgradnja uprave ili administracije objekta, može biti do P+3, ali tako da ne prelazi ukupni vanjski gabarit skladišno-industrijskog dijela objekta. Administrativni dio objekta može zauzeti maksimalno 30% od ukupne površine objekta.
- Ukoliko se podzemna etaža koristi za garažiranje i za tehničke prostorije onda njena površina ne ulazi u obračun BRGP.
- Maksimalna BRGP ne smije biti veća od 2500m².
- Najveća visina etaže za garaže i tehničke prostorije je 3m, za poslovne etaže je 4.5m računajući između gornjih kota međuspratnih konstrukcija. Za visoko prizemlje namijenjeno skladištima i servisima ako je to uslovljeno tehnološkim procesima svjetla visina može biti do 12m.
- Postojeći objekti kod kojih je spratnost manja od maksimalne planirane mogu se nadgraditi do ove spratnosti, ako se pri tom ispoštuju zadati urbanistički parametri, građevinske linije, odnosi prema susjednim parcelama, kao i svi propisi iz građevinske regulative.
- Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BRGP) veći od zadatah planom, zadržati sa zatečenim stanjem ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.

- Regulaciona linija je linija koja dijeli površinu određene javne namjene od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona linija saobraćajnice određuje se prema rangu saobraćajnice, položaju u prostoru i uslovima odvijanja saobraćaja. Širina pojasa regulacije javnih puteva obuhvata širinu putnog pojasa (poprečni profil saobraćajnice sa obostranim zaštitnim pojasmima).
- Građevinska linija se postavlja minimalno na udaljenosti od 5m od regulacione linije.
- Minimalna udaljenost svakog dijela objekta od granica parcele je 5m.
- Ukoliko na susjednoj parceli već postoji izgrađen objekat, novi objekat mora biti tako lociran da ne umanjuje kvalitet življenja u postojećem, ne smije mu zakloniti vidik, smanjiti osunčanje, zakloniti svjetlost.
- Ako se gradi podzemna etaža u vidu podruma ili suterena njen vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta više od 100cm. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.
- Horizontalni gabariti podzemne etaže definisani su građevinskom linijom ispod zemlje koja se poklapa sa nadzemnom građevinskom linijom. Ukoliko je podzemna etaža namijenjena za garažiranje i tehničke prostorije istu je dozvoljeno graditi i izvan nadzemnog objekta osim u prostoru prema saobraćajnici i uz sledeće uslove:
 - da u visinskoj regulaciji ne izlazi iz ravni terena;
 - da se ispoštuju uslovi zaštite susjednih parcela;
 - da površina podruma ne bude veća od 80% urbanističke parcele.
- Kota poda prizemlja novoplaniranih objekata je maksimalno na 20cm od kote konacno uređenog i nivelisanog terena oko objekta.
- Dogradnja i nadgradnja moguća je uz prethodnu statičku analizu konstruktivnog sistema koja će usloviti primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni i u skladu sa ambijentom. Svi ovi elementi biće provjereni kroz izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije.
- Mjesto i položaj dogradnje određiće nadležni organ u postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, a na osnovu uslova lokacije i gabarita objekta, kao i uslova priključenja izdatih od JP Vodovod i kanalizacija i Elektrodistribucije.
- Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojećeg objekta.
- U slučaju kada je postojeći objekat dotrajavao, ili kada se Investitor odluči, objekat se može srušiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadležnog organa i na parceli sagraditi novi prema zadatim uslovima.
- Ukoliko se u okviru urbanističke parcele ove namjene planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog rešenja za cijelu lokaciju.

2. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MATERIJALIZACIJU OBJEKATA

U načinu projektovanja i izgradnje objekata ovog tipa potrebno je pratiti elemente reljefa i konfiguracije terena:

- Oblikovanje objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom i sa strukturama iz neposrednog okruženja u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine
- Za spoljnu obradu objekata - fasadu, preporučuju se savremeni materijali koji daju mogućnost za originalna arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekata.
- Prilikom oblikovanja objekata voditi računa o jednostavnosti proporcija i forme, prilagođenosti forme topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala, uz poštovanje načela jedinstva ambijenta.
- Materijalizacijom objekata obezbediti ambijentalna svojstva područja kroz upotrebu autohtonih elemenata i savremenih materijala, čiji boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete predmetnog prostora a u isto vrijeme obezbeđuju potrebnu zaštitu objekata.
- Krovove objekata oblikovati u skladu sa karakterom i volumenom objekta.
- Preporučuju se kosi krovovi, dvovodni ili viševodni, kao i zasvedene forme u skladu sa oblikovanjem objekta i primjenjenim materijalima, a kod komplikovanijih formi objekata i kombinovani.
- Krovovi objekata mogu se planirati i kao ravni, prohodni ili neprohodni sa svim potrebnim slojevima izolacije
- Nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Maksimalni nagib krova je 25°. Krovni pokrivač je crep, eternit, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.

3. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE

- Urbanističku parcelu treba nivelisati u skladu sa niveletom pristupne saobraćajnice i susjednih parcela na način da se vode prirodnim padom odvedu od objekta i ne ugroze njegovo korišćenje.
- U okviru parcele izvršiti jasnu podjelu kolskog i pješačkog saobraćaja i organizacijom prostora omogućiti njihovo samostalno funkcionisanje.

USLOVI ZA PRILAGOĐAVANJE OBJEKTA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI:

- Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbediti pristup svakom objektu na način da ga mogu koristiti lica sa ograničenim mogućnostima kretanja.
- Neophodno je obezbediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.
- Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).
- Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.



PARKIRANJE I GARAŽIRANJE:

- Potreban broj parking mjesta treba obezbijediti u okviru parcele na kojoj se gradi objekat;
- Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:
 - Poslovanje.....30PM (10-40PM) na 1000m² BRGP
 - Proizvodnja.....20PM (6-25PM) na 1000m² BRGP
- Najmanje 5% parking mjesta mora biti obezbijeđeno licima smanjene pokretljivosti
- Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija.
- Gabarit podzemne garaže može biti veći od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade tehničke dokumentacije za izgradnju podzemnih garaža neophodno je predvidjeti mjere obezbjeđenja postojećih objekata u neposrednoj blizini planiranih podzemnih garaža.
- Ne dozvoljava se postavljanje pojedinačnih garaža za jedno ili manji broj vozila izvedenih od lima ili na drugi vizuelno neprihvatljiv način. Nije dozvoljeno pretvaranje garaža u druge namjene (prodavnice, auto radionice, servisi i slično).

OGRADIVANJE:

- Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine 1.0m (računajući od kote trotoara) odnosno transparentnom ili živom ogradom do visine 1.60m sa cokolom od kamena ili betona visine 0.60m.
- Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na parceli koja se ograđuje.

OZELENJAVANJE:

- Kompoziciju uređenja terena i dekorativnog zelenila stilski uskladiti sa arhitekturom objekta;
- Pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima;
- Predviđeno urediti reprezentativno u okviru kojeg razmotriti rješenje formiranja parkinga;
- Razdvajanje parcela i izolaciju od saobraćajne buke riješiti podizanjem zasada žive ograde;
- Kao zasjenu poželjno je koristiti pergole sa dekorativnim puzavicama.
- Na parking prostorima obavezno predvidjeti drvorede. Prilikom formiranja drvoreda na parkinzima trebalo bi osigurati na dva parking mjesta po jedno drvo, a kod poduznog parkiranja na jedno parking mjesto po jedno drvo.

4. USLOVI ZA PRIKLJUČAK NA SAOBRAĆAJNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- Na urbanističku parcelu se mora obezbijediti koloski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta.
- Vodovodne i kanalizacione, elektro i TK instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekata na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u saradnji sa nadležnim javnim preduzećima.

- Instalacije za iskorišćavanje sunčeve energije potrebno je integrisati u oblikovanju objekata (krovovi, fasade). Najbolji način integracije ovih instalacija je postavljanje kolektora u ravan kosog krova. Ovakav način integracije moguće ukoliko je krov orijentisan ka jugu uz odstupanja $\pm 30^\circ$. Ukoliko kolektori nisu u liniji ni sa jednom od glavnih osa fasade, preporuka je da se ovakve instalacije postave na dovoljnom rastojanju od ivice fasade da se izbjegne njihova vidljivost sa ulice.

5. USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

- Prilikom izgradnje novih objekata i dogradnje postojećih u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, investitor je dužan da izvrši odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba.
- Prije izrade tehničke dokumentacije preporuka investitoru je da izradi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja i na iste pribavi saglasnost nadležnog ministarstva.
- Objekte većeg kapaciteta, sa većim rasponima, objekte javnog interesa i sl. projektne seizmičke parametre obavezno definisati inženjersko- seizmološkim elaboratima i geotehničkim istraživanjima lokacije gdje je predviđena gradnja.
- Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje vazećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 („Sl. List SFRJ”, br. 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje useizmičkim područjima (1. List SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90).
- Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Ukoliko se projektovanje vrši po Eurocodu 8, projektno ubrzanje je 0.3-0.34g.
- Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekata. Posebnu pažnju obratiti na propisivanje mjera antikorozivne zaštite konstrukcije, bilo da je riječ o agresivnom djelovanju atmosfere ili podzemnih voda. Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.
- Armirano-betonske i čelične konstrukcije uz korektno projektovanje raspolažu dovoljnom čvrstoćom, žilavošću i krutošću tako da su poželjne za jače zemljotrese.
- Zidane konstrukcije izvedene od zidarije, kamena ili teških blokova ne posjeduju žilavost srazmjernu njihov težini- tako da se ne preporučuju.
- Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala.
- Preporučuje se i montažna prefabrikovana konstrukcija radi brže i lakše gradnje objekta.
- Temelje konstrukcije objekata projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja. Izbjegavati primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu.



6. USLOVI U POGLEDU MJERE ZAŠTITE

Projektom predvidjeti sledeće mjere zaštite:

- Od požara shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju (81. list CG br.13/07 i 05/08) i pratećim propisima,
- Zaštite od elementarnih nepogoda, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Praviiniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (81. list CG br.8/93),
- Zaštite životne sredine, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG" br. 80/05) i sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu,
- Zaštite na radu shodno Članu 7 Zakona o zaštiti na radu (81. list CG" br. 79/04), a za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno Članu 8. istog zakona.

7. SMJERNICE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Kod gradnje novih objekata važno je već u fazi idejnog rješenja u saradnji sa projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetska zgrada.

Zato je potrebno:

- Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik objekta.
- Primijeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.
- Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Kao sistem protiv pretjerane insolacije, koristiti održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještacku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.
- Rashladno opterećenje treba smanjiti putem mjera projektovanja pasivnih kuća. To uključuje i izolovane površine, zaštitu od sunca putem npr. brisoleja, konzolne strukture, ozelenjene nadstrešnice ili njihove kombinacije.
- Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.
- Niskoenergetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju uzeti u obzir gdje god je to moguće.
- Solarni kolektori za toplu vodu će se uzeti u obzir kod sistema za toplu vodu kao i za grijanje bazena. Korišćenje bazenskih prekrivača će se takođe uzeti u obzir zbog zadržavanja toplote.
- Održivost fotovoltaičnih ćelija treba ispitati u svrhu snabdjevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.



- Na objektu se mogu postavljati i koristiti savremeni tehnološki uređaji i sistemi koji koriste obnovljive resurse energije, kao što su sunceva energija, energija vjetrova, energija podzemnih voda, kao i uređaji za korišćenje energije termalnih masa tla.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /Sl.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)
- Opterećenje vjetrom(JUS U.C7.110 /1991, JUSU.C7.111/1991, JUSU.C7. 112/1991 , JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl. list SFRJ br. 87/91)

INFRASTRUKTURA:

Elektroenergetika:

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", broj 11/96),
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", broj 51/08)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati Tehničke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG):

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja
- Tehnička preporuka TP-1b – Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 kV

Elektronska komunikaciona mreža

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za kablovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predviđjeti do samih objekata.

Kućnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormarićima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u tehničkim prostorijama planiranih objekata. Na isti način izvesti i ormariće za koncentraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojačavanje TV signala.

Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima 1yStY ili UTP odgovarajućeg kapaciteta ili drugim kablovima sličnih karakteristika. Provlačiti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom



poslovanom prostoru treba predvidjeti min 4 priključka, a u stambenim jedinicama min 2 priključka.

Hidrotehničke instalacije:

Hidrotehničke instalacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata i prilagoditi prema uslovima datim od strane JP "Vodovod i kanalizacija" – Podgorica.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u svemu prema važećim propisima i normativima i na isti pribaviti saglasnost od davaoca uslova priključenja.

Meteorološki podaci:

Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama.

Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima :

- Srednju godišnju temperaturu od 15,5C°(procječni najhladniji mjesec je januar od 5C°) a najtopliji jul sa 26,7C°,
- 2450 sunčanih sati (102 dana). Najsunčaniji mjesec je jul a najmanje sunčanih dana je u mjesecu decembru,
- srednji godišnji prosjek padavina od 169mm (najveći u decembru 248 mm, a najmanji u junu 42mm),
- prosječnu relevantnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% 8 max, vlažnost u novembru 77,2% a u julu 49,4%,
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,8 m/s (123 km/h) sa pritiskom od 75,7 kp/m2 najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati kod Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Teren spada u u I kategoriju stabilnih terena, po podobnosti za urbanizaciju bez ikakvih ograničenja.

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m².

Geološku gradnju terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi koji se drže ne samo u vertikalnim odsjecima već i u potkopinama i svodovima.

Navedene litološke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su dominantni konglomerati površinske vode se duže zadržavaju.

Nivo podzemnih voda je više od 4,00m ispod kote terena 9°

Seizmički propisi:

- Koeficijent seizmičnosti $K_s = 0,079 - 0,09$
- Koeficijent dinamičnosti $K_d = 0,47 - 1,00$
- Ubrzanje tla $Q_{max} = 360$
- Seizmički intezitet (MCS) = 9°



POSEBNI USLOVI:

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, odnosno mora imati zaposlenog odgovornog projektanta, u skladu sa čl. 83, 84 i 85 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", br. 51/08).

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79 i 80 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.List CG", broj 34/11).

Reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG", br. 81/08) i članovima 86,87,88,89 i 90 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj 34/11).

Građevinska dozvola izdaje se na osnovu čl. 93 i 94 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (« Sl.List CG«, broj 34/11) i čl. 29 i 30 Izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Sl.list CG", broj 35/13).

Projektnu dokumentaciju uraditi prema Pravilniku o sadržini tehničke dokumentacije.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su i grafički prilozi.

Predmetni urb.teh.uslovi važe do dana donošenja novog DUP-a, odnosno izmjena i dopuna važećeg plana.

OBRADILI :

Arh. Vesna Doderović, dipl.ing.

Risto Lucić, dipl.ing.el.

Radmila Maljević, dipl.ing.saobr.

mr Miodrag Kalezić, dipl.ing.geod.

Obrada grafičkih priloga,
Branko Šofranac, teh.


**SEKTOR ZA
ZA UREĐENJE PROSTORA,**
Rina Ivančević, dipl. ing. građ.



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14-230
Podgorica, 25.04.2014. godine

PUP Podgorica
Kat. par br 840/1, 840/2 i 840/3
KO Farmaci

Podnosilac zahtjeva :
Vukcevic Miroslav




R=1:1000	Naziv grafičkog priloga: KOPIJA PLANA	grafički prilog Broj 1
----------	--	---------------------------



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje
i uređenje prostora
i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/14-230
Podgorica, 25.04.2014. godine

PUP Podgorica
Kat. par br 840/1, 840/2 i 840/3
KO Farmaci

Podnosilac zahtjeva :
Vukcevic Miroslav





STUDIO M INŽENJERING



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

17600000089



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-34209/2019

Datum: 27.06.2019.

KO: FARMACI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu VUKČEVIĆ miloš, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 284 - PREPIS

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
840	1		5 59/2	09/05/2019	LJEŠANJI	Pašnjak 4. klase NASLJEDE		1039	1.04
840	1	1	5 59/2		LJEŠANJI	Poslovne zgrade u vanprivredi GRADENJE		625	0.00
840	-1	2	5 59/2	09/05/2019	LJEŠANJI	Poslovne zgrade u vanprivredi GRADENJE		420	0.00
840	2		5 59/2		LJEŠANJI	Pašnjak 4. klase NASLJEDE		1203	1.20
840	3		5 59/2		LJEŠANJI	Pašnjak 4. klase NASLJEDE		914	0.91
Ukupno								4201	3.16

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0201955710350	VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV BULEVR LENJINA 29 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
840	1	1	Poslovne zgrade u vanprivredi GRADENJE	1999	P 625	Svojina VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV 1/1 0201955710350 BULEVR LENJINA 29 Podgorica
840	1	2	Poslovne zgrade u vanprivredi GRADENJE	2016	P 420	Svojina VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV 1/1 0201955710350 BULEVR LENJINA 29 Podgorica
840	1	2	Poslovni prostor GRADENJE	1	P 415	Svojina VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV 1/1 0201955710350 BULEVR LENJINA 29 Podgorica

Ne postoje tereti i ograničenja.

Datum i vrijeme: 27.06.2019. 12:02:41

1 / 2



2276969





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 0 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.

Načelnik

Marko Bulatović, dipl.prav





STUDIO M INŽENJERING



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-34207/2019
Datum: 27.06.2019.
KO: FARMACI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu VUKČEVIĆ MILOŠ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 358 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prilog
843	6		5 59/1		MARKOVINA	Livada 4. klase KUPOVINA		253	1.19
843	6	1	5 59/1		MARKOVINA	Pomoćna zgrada KUPOVINA		18	0.00
843	7		7 59/1		MARKOVINA	Njiva 4. klase KUPOVINA		204	1.94
Ukupno								475	3.13

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0201955710350	VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV BULEVR LENJINA 29 Podgorica	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima						
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
843	6	1	Pomoćna zgrada GRADENJE	202	P 18	Svojina 1/1 VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV 0201955710350 BULEVR LENJINA 29 Podgorica

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.

Marko Bulatović, dipl. prav.

Datum i vrijeme: 27.06.2019. 12:01:33

1 / 1



2276968





STUDIO M INŽENJERING



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-40257/2019

Datum: 30.07.2019.

KO: FARMACI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu VUKČEVIĆ MILOŠ, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 358 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
843	8		7 59/1		MARKOVINA	Voćnjak 2. klase KUPOVINA		175	2.87
Ukupno								175	2.87

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0201955710350	VUKČEVIĆ JOVAN MIROSLAV BULEVR LENJINA 29 Podgorica	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Marko Bulatović, dipl. prav

Datum i vrijeme: 30.07.2019. 10:07:40

1 / 1

2300836



SAGLASNOSTI SUSJEDA



STUDIO M INŽENJERING

Ја доле потписани(а) САНДРА БАСТЛ рођен/а 1971.
год, ЈМБГ 1506971215014, у месту БЕОГРАД, са
пребивалиштем у Републици Србији на адреси
Милутина Милошевића 11 и боравиштем у
иностранству на адреси ПОРОНДА 647/28
013279267, носилац пасоша/личне карте број
013279267, изда т ог дана 26.12.2017. год. од стране МУП КРАЉЕВО

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

МИРОСЛАВА ВУКЦЕВИЋА, ЈМБГ 0201955710350, из
ПОДГОРИЦЕ, са пребивалиштем у Републици Србији на Црној Гори
адреси Булевар Св. Петра Цетинског 29, носилац личне
карте број 352795899, издате дана 04.10.2018., од стране
ПТ ПОДГОРИЦА, да може у моје име наступати пред
управним, извршним и судским органима, као и другим правним и
физичким лицима, примати и подносити писмена и предузимати
све неопходне радње у циљу:
ДА МОЖЕ ГРАДИТИ ОДНОСНО НАДОГРАДИТИ
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ НА МАЊОЈ УДАЉЕНОСТИ
ОД 5м ОД МОЈЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ
839/3 У СКАДУ СА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ
УСЛОВИНА ЗА ОБЈЕКАТ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 843/6, 843/7,
843/8, 840/1, 840/2 и 840/3 КО ФАРМАЦИ У ПУП-у ПОДГОРИЦА
ОБРАЂЕНИМ ОД СТРАНЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДГОРИЦЕ

место и датум

давалац изјаве

14. 02. 2019.
БРАТИСЛАВА





Потврђује се да је Бастл Сандра, рођена 15.06. 1971. године, ЈМБГ 1506971215024 са пребивалиштем у Републици Србији, Милутина Милошевића 11, Краљево, у присуству овлашћеног службеног лица својеручно потписали ову исправу, која се састоји од једног (1) листа. Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у БПИ Републике Србије бр. 013279267 издата 26.12.2017. године од ПУ Краљево.

- Такса у износу од 41,00 евра наплаћена је по тарифном броју 1 и 6 одељка Б Закона о републичким административним таксама.

Датум: 14.02.2019.
Амбасада Републике Србије – Братислава
Број овере у Уписнику: 7/2019. године

П/О АМБАСАДОРА



[Signature]
Драган Стојковић
Први саветник

SAGLASNOST


Ja, dolje potpisani, **Miloš Vukčević**, od oca Miroslava, **JMB: 0209987210563**, kao jedan od vlasnika katastarske parcele broj 839/3, potes Lješanji, po načinu korišćenja Nekategorisni putevi, površine 265 m², iz Lista nepokretnosti 263, KO Farmaci, saglasan sam da vlasnik susjednih katastarskih parcela broj 840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7 i 843/8, KO Farmaci, **Miroslav Vukčević**, od oca Jovana, **JMB: 0201955710350**, može graditi, odnosno nadograditi postojeći objekat na manjoj udaljenosti od 5 metara od moje gore navedene katastarske parcele u skladu sa Urbanističko-tehničim uslovima za objekat na kat.parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3 KO Farmaci u PUP-u Podgorica obrađenim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

U Podgorici, dana 26.03.2019. godine

Miloš Vukčević



Ja, Notar Branislav Vukičević, Podgorica, ul. Stobode br. 47.....
..... OVJERA POTPISA
Potvrđujem da je Miloš Vukčević , JMB: 0209987210563 , čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 954547342, izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, preda mnom potpisao ovo pismeno.....
Potpis na pismenu je istinit i ovjeren je na jednom primjerku isprave.....
U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....
Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €.....
PDV (21 %) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,53 €.....
Ukupno je naplaćeno 3,03 €.....
OV 1681/2019 Podgorica, 26.03.2019. godine




SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, **Jelena Roganović**, od oca Vladimira, **JMB: 0506976215258**, kao jedan od vlasnika katastarske parcele broj 839/3, potes Lješanji, po načinu korišćenja Nekategorisni putevi, površine 265 m², iz Lista nepokretnosti 263, KO Farmaci, saglasna sam da vlasnik susjednih katastarskih parcela broj 840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7 i 843/8, KO Farmaci, **Miroslav Vukčević**, od oca Jovana, **JMB: 0201955710350**, može graditi, odnosno nadograditi postojeći objekat na manjoj udaljenosti od 5 metara od moje gore navedene katastarske parcele u skladu sa Urbanističko-tehničim uslovima za objekat na kat.parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3 KO Farmaci u PUP-u Podgorica obrađenim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

U Podgorici, dana 25.03.2019. godine

Jelena Roganović



Ja, Notar Branislav Vukićević, Podgorica, ul. Slobode br. 47.....
.....OVJERA POTPISA.....
Potvrđujem da je Jelena Roganović , JMB: 0506976215258 , čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 429949471, izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, preda mnom potpisala ovo pismo.....
Potpis na pismenu je istinit i ovjeren je na jednom primjerku isprave.....
U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....
Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €.....
PDV (21 %) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,53 €.....
Ukupno je naplaćeno 3,03 €.....
OV 1660/2019 Podgorica, 25.03.2019. godine



SAGLASNOST


Aleksandar Pejović, od oca Sava, **JMB: 1208972210041**, kao jedan od vlasnika katastarske parcele broj 839/3, potes Lješanji, po načinu korišćenja Nekategorisni putevi, površine 265 m², iz Lista nepokretnosti 263, KO Farmaci, saglasan sam da vlasnik susjednih katastarskih parcela broj 840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7 i 843/8, KO Farmaci, **Miroslav Vukčević**, od oca Jovana, **JMB: 0201955710350**, može graditi, odnosno nadograditi postojeći objekat na manjoj udaljenosti od 5 metara od moje gore navedene katastarske parcele u skladu sa Urbanističko-tehničim uslovima za objekat na kat.parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3 KO Farmaci u PUP-u Podgorica obrađenim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

U Podgorici, dana 15.03.2019. godine

Aleksandar Pejović



Ja, Notar Branislav Vukičević, Podgorica, ul. Slobode br. 47.....	
..... OVJERA POTPISA	
Potvrđujem da je Aleksandar Pejović, JMB: 1208972210041 , čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 355847720, izdatu od strane MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, preda mnom potpisao ovo pismeno.....	
Potpis na pismenu je istinit i ovjeren je na jednom primjerku isprave.....	
U skladu sa čl.63 st.4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....	
Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €.....	
PDV (21 %) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,53 €.....	
Ukupno je naplaćeno 3,03 €.....	
OV 1430/2019 Podgorica, 15.03.2019. godine	NOTAR Branislav Vukičević





SAGLASNOST

Ivan Pejović, od oca Sava, **JMB: 2611978213002**, kao jedan od vlasnika katastarske parcele broj 839/3, potes Lješanji, po načinu korišćenja Nekategorisni putevi, površine 265 m², iz Lista nepokretnosti 263, KO Farmaci, saglasan sam da vlasnik susjednih katastarskih parcela broj 840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7 i 843/8, KO Farmaci, **Miroslav Vukčević**, od oca Jovana, **JMB: 0201955710350**, može graditi, odnosno nadograditi postojeći objekat na manjoj udaljenosti od 5 metara od moje gore navedene katastarske parcele u skladu sa Urbanističko-tehničim uslovima za objekat na kat.parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3 KO Farmaci u PUP-u Podgorica obrađenim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

U Podgorici, dana 11.02.2019. godine

Ivan Pejović

Ja, Notar Branislav Vukićević, Podgorica, Ul. Slobode br. 47.....
.....OVJERA POTPISA.....
Potvrđujem da je Pejović Ivan, JMB: 2611978213002, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 961443856, izdata od MUP-a Crne Gore, Pj Podgorica, preda mnom svojeručno potpisao ovo pismeno.....
Potpis na pismenu je istinit i ovjeren je na jednom primjerku isprave.....
U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....
Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €.....
PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,53 €.....
Ukupno je naplaćeno 3,03 €.....
OV 602/2019 Podgorica, 11.02.2019. godine
NOTAR Branislav Vukićević



SAGLASNOST

Vladimir Pejović, od oca Sava, **JMB: 0307974210019**, kao jedan od vlasnika katastarske parcele broj 839/3, potes Lješanji, po načinu korišćenja Nekategorisni putevi, površine 265 m², iz Lista nepokretnosti 263, KO Farmaci, saglasan sam da vlasnik susjednih katastarskih parcela broj 840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7 i 843/8, KO Farmaci, **Miroslav Vukčević**, od oca Jovana, **JMB: 0201955710350**, može graditi, odnosno nadograditi postojeći objekat na manjoj udaljenosti od 5 metara od moje gore navedene katastarske parcele u skladu sa Urbanističko-tehničim uslovima za objekat na kat.parc. broj 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3 KO Farmaci u PUP-u Podgorica obrađenim od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica.

U Podgorici, dana 11.02.2019. godine

Vladimir Pejović


Ja, Notar Branislav Vukičević, Podgorica, Ul. Slobode br. 47.....
.....OVJERA POTPISA.....
Potvrđujem da je Pejović Vladimir, JMB: 0307974210019 , čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj 272994799, izdata od MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, preda mnom svojeručno potpisao ovo pismeno.....
Potpis na pismenu je istinit i ovjeren je na jednom primjerku isprave.....
U skladu sa čl.63.st.4. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....
Naknada za rad notara obračunata je po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 2,50 €.....
PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,53 €.....
Ukupno je naplaćeno 3,03 €.....
OV 601/2019
Podgorica, 11.02.2019. godine






PROJEKTI ZADATAK



PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDEJNOG RJEŠENJA ARHITEKTURE ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA na lokaciji Opština Podgorica, KO Farmaci u PUP-u "Podgorica-, kat. parc. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3

Izraditi IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA u skladu sa Projektnim zadatkom, UT uslovima kao i aktuelnim propisima i standardima za ovu vrstu objekta.

U okviru IDEJNOG RJEŠENJA je potrebno isprojektovati nadogradnju postojećeg objekta, spratnosti P.

Na spratu projektovati skladišni prostor sa dvije stambene jedinice dok je na prizemlju potrebno zadržati postojeću namjenu – skladište sa kancelarijskim prostorom.

Parkiranje vozila prema normativu iz UT uslova obezbijediti u okviru katastarskih parcela.

Svi prostori moraju biti dobro ventilisani i osvijetljenji, po mogućnošću prirodnim osvijetljenjem.

Objekat graditi od tvrdih materijala, sa kosim dvovodnim krovom. Fasadu bojiti svijetlim tonovima.

Oblikovanje objekta prilagoditi karakteru ambijenta.

INVESTITOR
Vukčević Miroslav



TEHNIČKI OPIS



UVOD

Idejno rješenje je urađeno u svemu prema projektnom zadatku investitora i Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Podgorica pod brojem 08-352/14-230 od 25. 04. 2014.

LOKACIJA

Postojeći objekat spratnosti P, na kojem je planirana nadogradnja jedne etaže nalazi se na lokaciji Opština Podgorica, KO Farmaci u PUP-u "Podgorica-, kat. parc. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 I 840/3. Postojeća namjena objekta je skladište sa kancelarijskim prostorom. Nadogradnja dijelom prati postojeću funkciju prizemlja i na spratu se planira sadržaj – magacinski i stambeni prostor.

FUNKCIJA I MATERIJALIZACIJA

Idejnim rješenjem, ispoštovani su parametri dati urbanističko-tehničkim uslovima, kao i postojeći horizontalni gabariti. Projektom je predviđena nadogradnja jedne etaže koja je u okvirima postojećeg gabarita i oslanja se na postojeće noseće elemente.

Do prvog sprata stiže se armirano betonski jednokrakim stepeništem sa prednje strane koje opslužuje nivo stambenog i skladišnog dijela kao i dvokrakim armirano betonskim stepeništem koje se nalazi na bočnoj strani i služi samo za dio skladišnog prostora. Spratna visina skladišnog dijela objekta od međuspratne konstrukcije do krovne konstrukcije iznosi 4,00m dok je visina prostora u administrativnom dijelu 2,75m. Arhitektonskim rješenjem kojim je definisana južna orijentacija nižeg administrativnog dijela objekta postiže se minimalna zaklonjenost i sjenka na susjednoj parceli za koju je dobijena saglasnost susjeda obzirom da se objekat na manjoj udaljenosti od definisane UTUima.

Objekat je projektovan od tvrdih materijala, armiranog betona sa međuspratnom AB konstrukcijom kao i vertikalnih i horizontalnih AB nosećih elemenata. Izdignut od kote terena na armirano betonskoj sokli u visini od 45cm do 1,00m koja je obrađena tehnikom Kulir u sivoj boji. Fasadni zidovi, stubovi i plafonske površine su malterisani i obrađeni fasadnom materijalom Bavalit u bijeloj boji sa granulacijom i teksturom po izboru investitora.

Fasadni otvori su PVC stolarija u bijeloj boji zastakljena termopan staklom. Krovni pokrivač je termopanel d=6,00cm sa završnom obratom teksturom i bojom u imitaciji crijepa. Stepenište i prilazne terase na prizemlju i spratu su obložene keramičkim protivkliznim, neglaziranim pločicama slaganim sistemom otvorenih fuga. Ograda je planirana od čeličnih kutijastih profila, pocinčanih i bez završnog premaza sa visinom od 90cm.

KAPACITETI

Ukupna neto površina poslovnog prostora u sklopu objekta iznosi	999,00 m ²
Ukupna neto površina stambenog prostora u sklopu objekta iznosi	368,55 m ²
Ukupna bruto površina objekta iznosi	1525,90 m ²



KONSTRUKCIJA

Objekat je konstruktivno riješen upotrebom tvrdih materijala. Fundiranje je projektovano u skladu sa nosećim elementima prizemlja – trakasti temelji sa kotom fundiranja – 1,00m. Konstrukcija objekta je od armirano betonskih stubova i greda sa spratnim visinama od: 270cm i 430cm prizemlje, 270cm i 400cm na I spratu. Međuspratna konstrukcija je monolitna armirano-betonska ploča debljine 20cm. Podna ploča je izdignuta od temeljnih traka na armirano-betonskoj sokli debljine 20cm.

Fasadna ispuna je giter blok $d=25$ cm, a pregradni zidovi su od šuplje opeke $d=10$ cm.

Krov je projektovan kao kosi dvovodan, nagiba 8% u čeličnoj rešetkastoj konstrukciji sa nosačima-binderima na rasponu u skladu sa pozicijama oslonca koja je ukružena čeličnim zategama i rožnjačama. Krovni pokrivač je termo panel $d=6,00$ cm sa završnom obradom lima u obliku i boji crijepa. Konzolni krovni prepusti koji nadkrivaju prilazne terase na prvom spratu kao i bične strane koje zatvaraju krovnu kosinu takođe su obložene ravnim-falcovanim termopanelom u bijeloj boji $d=3,00$ cm na čeličnoj konstrukciji. Oslanjanje rešetkastog krovnog nosača riješeno je na armirano betonskim elementima u konstruktivnom rasponu od 4,05m i 4,15m sa konzolnim prepustom iznad prilazne terase.

Detaljan opis konstrukcije biće dat u glavnom projektu konstrukcije sa usvojenim detaljima i armaturom.

UREĐENJE PARCELE

Kolski i pješački prilazi predmetnim parcelama je omogućen preko sekundarne saobraćajnice koja prolazi neposredno uz parcelu. U okviru parcele objektu je moguće prići internom saobraćajnicom u širini od 5,00m čim je omogućen nesmetan pristup teretnih vozila. Okretište za teretna vozila je takođe omogućeno kružnim tokom u okviru parcele. Parkiranje za stranke i zaposlene je riješeno u skladu sa parametrima iz UTUa asfaltnim obilježanim površinama sa jednim parking mjestom za lica sa otežanim kretanjem.

POSEBNE NAPOMENE

Funkcionalno-tehnološka i arhitektonsko-građevinski rešenja primijenjena u idejnom rješenju, usklađena su sa zahtjevima investitora i korisnika.

Predloženo funkcionalno i arhitektonsko-građevinsko rješenje predviđa da se u objektu obezbijede odgovarajuća tehnička rešenja i higijensko-tehnički uslovi rada zaposlenih odnosno stanara zgrade, prema važećim standardima za ovu kategoriju objekata. Kvalitetan nivo ovih uslova postiže se:

- primjenom savremenih rješenja, naročito u oblasti materijalizacije, hidro, termo i zvučne zaštite isl.
- uvođenjem svih potrebnih instalacija za kontrolu i vezu sa ostalim radnim mestima i objektima.



Prije početka radova Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektnom dokumentacijom i napravi dinamički plan izvršenja radova, prema svojim mogućnostima, raspoloživoj opremi, ljudstvu i materijalima, a za vreme izvođenja radova, treba da obezbedi stručan nadzor, kao i da uskladi izvođenje radova sa režimom rada objekta i instalacija.

Za završnu obradu površina u objektu primenjeni su trajni i tehnološki savremeni materijali, u skladu sa zahtevima tehnologije, važećim propisima i standardima za ovu vrstu delatnosti, koji su svojom tehnologijom obrade, ugradnje i održavanja ekonomski opravdani, zadovoljavaju optimalan nivo estetskih kriterijuma i generalno poseduju odgovarajuća svojstva: trajnost, izdržljivost, otpornost na različite uticaje (habanje, mehanička, fizička i hemijska oštećenja), a pogodni su za održavanje (pranje, zamena oštećenih delova-površina isl.). Završne boje i tonove materijala bira Projektant, uz saglasnost Investitora.

Specifična svojstva ugrađenih materijala, ili delova sklopa kome pripadaju, moraju biti dokazana atestima izdatim od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje materijala, koji predstavljaju sastavni dio gradilišne dokumentacije.

Obaveza Izvođača je da radove izvede prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, bez odstupanja od iste na račun kvaliteta, uz primenu i poštovanje odredaba zakona o izgradnji, tehničkih propisa, JUS standarda i normi kvaliteta i nema pravo da vrši njene izmene bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti odgovornog projektanta.

OPŠTE NAPOMENE

Projektna dokumentacija obrađena je na odgovarajućem nivou za fazu IDEJNOG RJEŠENJA i sadrži: opšti, tekstualni i grafički dio, u skladu sa Pravilnikom o tehničkoj dokumentaciji.

Tokom izrade Tehničke dokumentacije korišćene su i primenjene odgovarajuće odredbe iz važećih Zakona, propisa, standarda i tehničkih normativa, kao opšti, a podaci iz prethodne Planske i Tehničke dokumentacije, kao posebni elementi za projektovanje, što svojom izjavom potvrđuju odgovorni projektanti i vršioci unutrašnje kontrole. Svi opšti i tehnički podaci, obuhvaćeni Tehničkim opisom, u skladu su sa zahtevima investitora, tj. naručioca.

Naknadne korekcije ovih zahtjeva, kao što su: prenamjena sadržaja, promjena kapaciteta, zamjena predviđenih materijala, prateće opreme isl, a koje bi direktno uticale na promjenu koncepta, kvaliteta, cijena itd. predloženog rješenja, Investitor saopštava Projektantu blagovremeno i sa njim dogovara i usaglašava dalje aktivnosti.



PREGLED NETO I BRUTO POVRŠINA PO ETAŽAMA:

OSNOVA PRIZEMLJA

LEGENDA

	PROSTORIJA	POD	ZID	POVRŠINA
1.	HODNIK KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=24.20m ²
2.	KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=21.80m ²
3.	KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=20.00m ²
4.	KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=19.50m ²
5.	KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=11,25m ²
6.	KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=13,00m ²
7.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=40.00m ²
8.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=44.80m ²
9.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=21.50m ²
10.	TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.30m ²
11.	TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.00m ²
12.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
13.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
14.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=66.00m ²
15.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
16.	MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
17.	TERASA	BETON	DEMIT	P=80.25m ²
18.	PREDULAZ	KERAMIKA	DEMIT	P=4.80m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA	P=647.00m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA	P=711.80m²



OSNOVA SPRATA

LEGENDA - STAN 1

	PROSTORIJA	POD	ZID	POVRŠINA
1.	HODNIK	KERAMIKA	JUPOL	P=25.65m ²
2.	DNEVNI BORAVAK	PARKET	JUPOL	P=21.75m ²
3.	TRPEZARIJA	PARKET	JUPOL	P=20.00m ²
4.	KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=3.70m ²
5.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=19,50m ²
6.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=13,00m ²
7.	RADNA SOBA	PARKET	JUPOL	P=6.50m ²
8.	TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.40m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN 1				P=113.50m²

LEGENDA - STAN 2

	PROSTORIJA	POD	ZID	POVRŠINA
1'.	HODNIK	KERAMIKA	JUPOL	P=6.50m ²
2'.	DNEVNI BORAVAK	PARKET	JUPOL	P=39.00m ²
3'.	TRPEZARIJA	PARKET	JUPOL	P=17.70m ²
4'.	KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=16.00m ²
5'.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
6'.	TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.50m ²
7'.	DEGAZMAN	PARKET	JUPOL	P=14,80m ²
8'.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=28,50m ²
9'.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
10'.	SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN 2				P=178.40m²

A.	TERASA	BETON	DEMIT	P=54.80m ²
B.	TERASA	BETON	DEMIT	P=9.50m ²
C.	STEPENICE	KERAMIKA	-----	P=12.35m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA STAMBENOG PROSTORA P=368.55m²

LEGENDA - SKLADIŠNI PROSTOR

1'.	SKLADIŠTE	BETON	JUPOL	P=289.00m ²
2'.	TERASA	BETON	JUPOL	P=51.70m ²
A.	STEPENICE	KERAMIKA	-----	P=11.30m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA SKLADIŠNOG PROSTORA P=352.00m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA SPRATA				P=814.10m²
-------------------------------------	--	--	--	------------------------------



Podgorica,


Mart 2021.god.

Sastavio,

.....
Arh. Božo Mirotić, dipl. ing.



GRAFIČKA DOKUMENTACIJA




**IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA**
**SITUACIONI PRIKAZ KAT. PARCELA
840/1, 840/2, 840/3, 843/6, 843/7, 843/8**

KO - Farmaci

- LEGENDA:
- Granica obuhvata
 - Granica po katastru
 - betonske površine – trotuari
 - ivičnjak – ivične trake
 - makadamske površine
 - objekti po katastru
 - zicana ograda
 - beton.ograda
 - metalna ograda
 - Betonski zid
 - kameni zid
 - Stijene
 - Stepenice
 - Objekti
 - Objekat u privredi koji se nadograđuje (postojeci)
 - Objekat u privredi (postojeci)
 - ptt saht
 - ptt ormaric
 - vodovodni veliki saht
 - vodovodni mali saht
 - Vodovodni priključak sa ogrlicom
 - Hidrant
 - Cesma
 - slivnik
 - kockasti saht
 - okno.saht
 - fekal.saht
 - list.drvo
 - bor
 - list.drvo
 - rasveta
 - beton.stub za struju

PROJEKTANT: " STUDIO M INŽENJERING " DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL:069-474-858 E-MAIL:BOZOMIROTIC@T-COM.ME		INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV	
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT		Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh.,Božo Mirotić,dipl.ing.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Arh.,Božo Mirotić,dipl.ing.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:250
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing		Prilog: SITUACIJA	Br. strane: Br. priloga: 01
Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.		Datum revizije i M.P.	

POSTOJEĆE STANJE



IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA

LEGENDA

PROSTORIJA	POD	ZID	POVRŠINA
1. HODNIK/KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=24.20m ²
2. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=21.80m ²
3. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=20.00m ²
4. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=19.50m ²
5. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=11.25m ²
6. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=13.00m ²
7. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=40.00m ²
8. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=44.90m ²
9. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=21.50m ²
10. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.30m ²
11. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.00m ²
12. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
13. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
14. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=66.60m ²
15. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
16. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
17. TERASA	BETON	DEMIT	P=80.25m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA			P=642.90m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA			P=707.00m²

PROJEKTANT:
"STUDIO M INŽENJERING"
DROŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE
TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STUDIO-M.COM.ME

INVESTITOR:
VUKČEVIĆ MIROSLAV

Objekat:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT

Lokacija:
PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3

Glavni inženjer:
Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE

Odgovorni inženjer:
Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.

ARHITEKTURA

Saradnici:
Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.



Prilog:
OSNOVA PRIZEMLJA
-postojeće stanje-

Datum izrade i M.P.:
Mart, 2021. godine.

Datum revizije i M.P.:


Razmjera:
1:50

Br. strane:
Br. priloga: 02




<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DROŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STIGET.COM.ME</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Prilog: OSNOVA KROVA -postojeće stanje-</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>		<p>Br. strane: 03</p>
<p>Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.</p>


PRESJEK B-B



PRESJEK A-A



IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA




<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DROŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STUDIO-M.COM.BE</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dozvoljena dokumentacija: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Prilog: PRESJECI A-A I B-B -postojeće stanje-</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.</p>		<p>Br. stranica: 1:50 Br. strana: 04</p>
<p>Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.</p>

JUŽNA FASADA




SJEVERNA FASADA




PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" <small>DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE</small> <small>TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODZOBROTI@STUDIO-M.COM.ME</small>		INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT	Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE
Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.		Razmjera: 1:50 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.	Datum revizije i M.P.:	Br. priloga: 05

ISTOČNA FASADA




IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA

ZAPADNA FASADA




<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODZOBROTI@GIBET.COM.ME</p>	<p>INŽENJERING</p>	<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>		<p>Prilog: ISTOČNA I ZAPADNA FASADA -postojeće stanje-</p>
<p>Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.</p>		<p>Razmjera: 1:50 Br. strane: Br. priloga: 06</p>
		<p>Datum revizije i M.P.:</p>

PROJEKTOVANO STANJE






<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 098-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STUDIO-M.COM.CR</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Prilog: OSNOVA TEMELJA - projektovano stanje-</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.</p>		<p>Razmjera: 1:50 Br. strane: 07 Br. priloga:</p>
<p>Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.</p>




IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA

LEGENDA

PROSTORIJA	POD	ZID	POVRŠINA
1. HODNIK KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=24.20m ²
2. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=21.80m ²
3. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=20.00m ²
4. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=19.50m ²
5. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=11.25m ²
6. KANCELARIJA	PARKET	JUPOL	P=13.00m ²
7. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=40.00m ²
8. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=44.80m ²
9. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=21.50m ²
10. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.30m ²
11. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3.00m ²
12. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
13. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
14. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=66.00m ²
15. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
16. MAGACIN	BETON	JUPOL	P=68.40m ²
17. TERASA	BETON	DEMIT	P=80.25m ²
18. PREDULAZ	KERAMIKA	DEMIT	P=4.80m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA			P=647.00m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA			P=711.80m²

<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 098-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STUDIO-M.COM.CR</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Razmjera: 1:50</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>	<p>Priloga: OSNOVA PRIZEMLJA -projektovano stanje-</p>	<p>Br. strana: 08</p>
<p>Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.</p>	<p>Datum revizije i M.P.</p>	



IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA

LEGENDA - STAN 1

PROSTORUJA	POD	ZID	POVRŠINA
1. HODNIK	KERAMIKA	JUPOL	P=25,65m ²
2. DNEVNI BORAVAK	PARKET	JUPOL	P=21,75m ²
3. TRPEZARIJA	PARKET	JUPOL	P=20,00m ²
4. KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=3,70m ²
5. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=19,50m ²
6. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=13,00m ²
7. RADNA SOBA	PARKET	JUPOL	P=6,50m ²
8. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3,40m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN 1			P=113,50m²

LEGENDA - STAN 2


PROSTORUJA	POD	ZID	POVRŠINA
1'. HODNIK	KERAMIKA	JUPOL	P=6,50m ²
2'. DNEVNI BORAVAK	PARKET	JUPOL	P=39,00m ²
3'. TRPEZARIJA	PARKET	JUPOL	P=17,70m ²
4'. KUHINJA	KERAMIKA	JUPOL	P=16,00m ²
5'. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
6'. TOALET	KERAMIKA	KERAMIKA	P=3,50m ²
7'. DEGAZMAN	PARKET	JUPOL	P=14,80m ²
8'. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=28,50m ²
9'. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
10'. SPAVACA SOBA	PARKET	JUPOL	P=29,00m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN 2			P=178,40m²

LEGENDA - SKLADIŠNI PROSTOR

PROSTORUJA	POD	ZID	POVRŠINA
A. TERASA	BETON	DEMIT	P=54,80m ²
B. TERASA	BETON	DEMIT	P=9,50m ²
C. STEPENICE	KERAMIKA	-----	P=12,35m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA STAMBENOG PROSTORA			P=368,55m²



1'. SKLADIŠTE	BETON	JUPOL	P=289,00m ²
2'. TERASA	BETON	JUPOL	P=51,70m ²
A. STEPENICE	KERAMIKA	-----	P=11,30m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA SKLADIŠNOG PROSTORA			P=352,00m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA SPRATA			P=814,10m²

<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DROŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 098-474-858 E-MAIL: BODIZOBROJ@STUDIO-M.COM.CR</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Razina: OSNOVA SPRATA -projektovano stanje-</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.</p>		<p>Br. strane: 09</p>
<p>Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.</p>





IDEJNO RJEŠENJE
REKONSTRUKCIJE STAMBENO
POSLOVNOG OBJEKTA

<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DROUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODZOBROJ@STUDIO-M.COM.ME</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Prilog: OSNOVA KROVA -projektovano stanje-</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>		<p>Razmjera: 1:50 Br. strane: 10</p>
<p>Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.:</p>




PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" <small>DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE</small> <small>TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODOLIBROTI@STUDIO.ME</small>		INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT	Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE
Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.		Prilog: PRESJEK A-A -projektovano stanje-
Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.		Datum revizije i M.P.:
		Razmjera: 1:50 Br. strane: 11 Br. priloga: 11




<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODOLIBROTI@STUDIO-M.E</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Razmjera: 1:50</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing.</p>	<p>Prilog: PRESJEK B-B -projektovano stanje-</p>	<p>Br. strane: 12</p>
<p>Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.</p>	<p>Datum revizije i M.P.:</p>	

JUŽNA FASADA




SJEVERNA FASADA



<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODZOBROTI@GMAIL.COM HR</p>		<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>		<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>		<p>Prilog: SJEVERNA I JUŽNA FASADA -projektovano stanje-</p>
<p>Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.</p>		<p>Datum revizije i M.P.:</p>
		<p>Razmjera: 1:50 Br. strane: 13</p>



<p>PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODZOBROSTIC@COM.ME</p>	<p>INŽENJERING</p>	<p>INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV</p>
<p>Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT</p>	<p>Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3</p>	
<p>Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>	<p>Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE</p>	
<p>Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.</p>	<p>Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA</p>	<p>Razmjera: 1:50</p>
<p>Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing</p>	<p>Prilog: ISTOČNA FASADA -projektovano stanje-</p>	<p>Br. strane: Br. priloga: 14</p>
<p>Datum izrade i M.P.: Mart, 2021. godine.</p>	<p>Datum revizije i M.P.:</p>	



PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" <small>DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE</small> <small>TEL: 069-474-858 E-MAIL: BODIZOBROTVIGET@COM.ME</small>		INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT	Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE
Odgovorni inženjer: Arh. Božo Mirotić, dipl.ing.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl.ing		Prilog: ZAPADNA FASADA -projektovano stanje-
Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.		Datum revizije i M.P. Razmjera: 1:50 Br. strane: 15 Br. priloga:



PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE, TEL: 069-474-868 E-MAIL: BOZOMIROTIC@T-COM.ME		 INŽENJERING	INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV	
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT			Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh., Božo Mirotić, dipl. ing.			Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni inženjer: Arh., Božo Mirotić, dipl. ing.			Diо tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović dipl. ing.			Prilog: PERSPEKTIVNI PRIKAZ	
Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.			Razmjera: 1:50	
		Br. strane: 16		
		Br. priloga: 16		
		Datum revizije i M.P.		



PROJEKTANT: "STUDIO M INŽENJERING" <small>DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROMET I USLUGE. TEL: 069-474-858 E-MAIL: BOZOMIROTIĆ@T-COM.ME</small>		 INŽENJERING	INVESTITOR: VUKČEVIĆ MIROSLAV	
Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT			Lokacija: PUP-Podgorica, KO Farmaci, Kat. parc. br. 843/6, 843/7, 843/8, 840/1, 840/2 i 840/3	
Glavni inženjer: Arh., Božo Mirotić, dipl.ing.			Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE REKNSTRUKCIJE	
Odgovorni inženjer: Arh., Božo Mirotić, dipl.ing.				Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
Saradnici: Arh. Radovan Mašanović, dipl.ing.		Prilog: PERSPEKTIVNI PRIKAZ		Razmjera: 1:50
Datum izrade i M.P. Mart, 2021. godine.		Datum revizije i M.P.		Br. strane: Br. priloga: 17